

PREGLED POSTUPKA #107372

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje storage infrastrukture proizvođača Hewlett Packard Enterprise
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vladan Raonić
Kontakt	-
Datum objave	30.01.2026. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Održavanje storage infrastrukture proizvođača Hewlett Packard Enterprise	30.01.2026 14:00	23.02.2026 08:00	23.02.2026 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci počevši od dana 15.03.2026. godine.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Upravna zgrada CGES-a, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi za usluge izvršene u prethodnom mjesecu.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca. (Ponuđač je dužan da u ponudi naziv banke i broj žiro računa).	Način plaćanja
Ponuđač je obavezan dostaviti dokaz da je (ukoliko nije proizvođač opreme) autorizovani HPE servisni partner, koji je ovlašten od strane kompanije HPE (Hewlett Packard Enterprase) za pružanje HPE usluga održavanja na teritoriji Crne Gore za predmetnu opremu proizvođača HPE.	Drugi uslovi
Izjava - Obrazac 2	Obrazac 2
Izjava ponuđača o postojanju centra za prihvatanje, prosljeđivanje i arhiviranje poziva, da se prijave kvarova i/ili problema u radu predmetne IT infrastrukture informacionog sistema CGES-a, prihvataju na centralnom mjestu i da dostavi uputstva o načinima prijavljivanja problema. Ponuđač treba da obezbijedi da ovlašćene osobe CGES-a imaju mogućnost uvida u status otvorenih slučajeva, kao i u arhivu zatvorenih slučajeva.	Drugi uslovi
Izjava Ponuđača da će u slučaju zaključenja ugovora o održavanju serverske infrastrukture proizvođača HPE (Hewlett Packard Enterprase), u roku ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora, pribaviti i dostaviti naručiocu potvrdu da su za svu predmetnu serversku infrastrukturu, plaćena servisna prava za period trajanja ugovora.	Drugi uslovi

<p>Tajnost podataka: Za predmetnu storage infrastrukturu proizvođača HP (Hewlett Packard), navedeni su PN (Part Number). Serijski broj predmetne storage infrastrukture proizvođača HP (Hewlett Packard), SN (Serial Number), nije naveden iz razloga tajnosti, i ovaj serijski broj zainteresovano lice može preuzeti neposredno od službenika za javne nabavke naručioca, uz izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i šticećen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.</p>	Drugi uslovi
<p>Ponuđač je dužan da u Finansijskom dijelu ponude, između ostalog, navede i Serijski broj (Serial Number) za komponente predmetne storage infrastrukture proizvođača HPE (Hewlett Packard Enterprise).</p>	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		<p>Održavanje storage infrastrukture proizvođača Hewlett Packard Enterprase.</p> <p>Pod pojmom storage infrastrukture proizvođača Hewlett Packard Enterprase podrazumijeva se Primera storage sistem na primarnoj lokaciji .</p> <p>Ponuđač treba da ponudi uslugu održavanja u objektima CGES-a na Bulevaru Sv. Petra Cetinjskog bb, sljedeće serverske infrastrukture proizvođača HP (Hewlett Packard):</p> <p>N9Z46A HPE Primera 600 2-way Storage Base 1 komad R0Q06A HPE Primera 600 2.4TB SAS 10K SFF 16 komada R0P96A HPE Primera 600 3.84TB SAS SFF SSD 8 komada</p> <p>Ponudjač mora imati obezbjeđeno na svom lageru sledeće kritične komponente:</p> <p>878404-001 HPE 32Gb SFP28 short wave optical Transceiver P00765-001 Adapter Primera 600, FC, 32Gb, 4-Port P04034-001 Primera 630, 800W with BBU P04177-001 DIMM 32GB PC4-2666V-R 2GX4 600S P11379-001 Boot Drive 960GB NVMe 110mm Primera 600. No other Primera</p>	

1

Održavanje infrastrukture proizvođača Hewlett Packard Enterprise

P13379-001 Drive 2.4TB 10000RPM, Small Form Factor (SFF), FE, Primera 600

P13369-001 Drive 3.84TB SAS Small Form Factor (SFF), Solid State Drive (SSD), Primera 600

Održavanje funkcionalnosti predmetne serverske infrastrukture proizvođača Hewlett Packard:

Ponuđač treba da obezbijedi održavanje serverske infrastrukture proizvođača HP na lokaciji Upravne zgrade CGES u periodu od 07:00 do 15:00 sati, od ponedjeljka do petka, izuzev praznika, u cilju održavanja funkcionalnosti serverske infrastrukture proizvođača Hewlett Packard, u skladu sa sljedećom tabelom:

Tehnički nivo kvara Nivo 1 - Kritičan

Vrijeme odziva Sljedeći radni dan

Vrijeme oporavka 24 sata

Vrijeme rješavanja 25 dana

Tehnički nivo kvarova definiše ozbiljnost problema za funkcionisanje predmetne serverske infrastrukture.

Definiše se sljedeći nivo kritičnosti problema:

Nivo 1 – Kritičan:

okolnosti koje dovode do neoperativnosti ili povećanja rizika neoperativnosti jednog ili više servisa informacionog sistema CGES-a, a koji se oslanja na hardversku infrastrukturu proizvođača Hewlett Packard.

Vrijeme odziva definiše vremenski interval koji počinje trenutkom prijema prijave kvara/problema i završava trenutkom u kome se odgovarajuća osoba javlja korisniku i

1,00 komplet

započinje rad na rješavanju problema.

Vrijeme oporavka definiše vremenski period u kome se uspostavlja funkcionalnost predmetne serverske infrastrukture, nakon prijave kvara/problema.

Vrijeme rješavanja problema definiše vremenski period u kome se uspostavlja stanje koje se može smatrati konačnim rješenjem kvara/problema na predmetnoj serverske infrastrukturi, nakon prijave kvara/problema.

Vremena odziva, oporavka i rješavanja problema za kvarove ne smiju biti veća od vrijednosti datih u Tabeli 1.

Svi novi rezervni djelovi i radovi potrebni za održavanje predmetne opreme moraju biti uključeni u cijenu godišnjeg održavanja, bez obzira na broj servisnih intervencija tokom trajanja ugovora.

Opis načina tehničke podrške:

Nakon što se kvar ili problem prijavi ponuđaču, ponuđač je dužan da najkasnije u toku sljedećeg radnog dana pošalje lice odgovorno za pružanje predmetne usluge na lokaciju na lokaciji Upravne zgrade CGES, u cilju dijagnostifikovanja problema, kao i da u toku tog dana pokrene nabavku novog rezervnog dijela. Takođe, ponuđač je dužan da, u roku ne dužem od 25 dana od prijave problema, sistem vrati u pređašnje stanje tj. da uspostavi stanje koje se može smatrati konačnim rješenjem kvara/problema na predmetnom hardveru.

Obezbeđivanje novih rezervnih djelova i zamjena neispravnih djelova/uređaja:

Ponuđač je dužan da izvrši zamjenu neispravnih djelova/uređaja u slučaju kada je to neophodno u procesu rješavanja problema.

Ponuđač je dužan da obezbijedi pristup novim verzijama firmware-a i softvera.

Dodatna aktivnost:

- Realizaciju upgrade-a firmware-a u slučaju da proizvođač hardvera definiše da je data aktivnost od velikog značaja ili u slučaju ispoljavanja potrebe za korištenjem novog firmware-a